



**basic education**

---

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA**

**KEREITI 3**

**SESOTHO - MMETSE**

**SETE 1: 2012 MOHLALA**

## MASUPATSELA A TSHEBEDISO YA MEHLALA YA TEKOLO YA SELEMO YA NAHA (ANA)

### 1. Tjhebokakaretso

Tekolo ya selemo ya Naha (ANA) ke tekolo e akaretsang ya tsebo le bokgoni tseo baithuti ba lebelletsweng hore ebe ba di fihletse sehlopheng ka seng ho tloha ho sehlopheng sa 1 ho isa ho sa 6 le 9. Ho tshehetsa tekolo ya bona ya sekolong le ho netefatsa hore baithuti ba ba le boitshepo bo hlokehang hore ba be le seabo se atlehileng ditokolong tsa mapomelo, dihlopha tsa ba sebetsanang le thuto mmoho le ditsebi tsa thuto di ile tsa rala mehlala ya dipotso tsa diitlahlobo tseo matijhere a ka di sebedisang diithutong tsa bona tsa Dipuo le Dipalo. Mehlala ena ya dipotso tsa diitlahlobo e ile ya ralwa hodima mosebetsi wa kharikhulamo o akaretsang dikotara tsa 1, 2 le 3 tsa selemo sa sekolo mme paterone ya ANA ya tlhahlobo, ke keketso ya tekolo ya ka sekolong eo baithuti ba tshwanetseng ho e etsa ba sa kgaotse, empa mehlala ena ha e nke sebaka sa ditekolo tsa ka sekolong.

### 2. Moralo wa mehlala ya dipotso

Mehlala ena e reretswe ho bontsha mekgwa kapa ditsela tse fapaneng tsa ho lekola bokgoni kapa tsebo. Mohlala, semelo sa tsebo kapa bokgoni bo ka hlahlojwa ka dipotso tseo moithuti a kgethang karabo ho tse ngata tseo a di filweng, kapa ho araba ka polelo e batlang hore baithuti ba ngole karabo e kgutshwane kapa seratswana. Mefuteng e meng ya dipotso e ka ba moo baithuti ba tshwanetseng ho kopanya ka mela mantswa kapa dipolelo tseo ho fanweng ka tsona, ho qetella dipolelo kapa dipaterone, ho bontsha dikarabo tsa bona ka ditshwantsho, jj. Ka hoo, haeba matijhere le baithuti ba fumana mehlala e mmalwa ya dipotso tse radilweng ka mekgwa e fapaneng empa di batla ntho e tshwanang, ba utlwisise hore sena se entswe ka boomo mme baithuti ba tshwanetse ho araba dipotso tsohle tsa mehlala. Ho hlahisa baithuti mefuteng kapa mekgweng e fapaneng ya ho botsa dipotso ho ba neha boitshepo bo hlokalahalang hore ba tobane le diitlahlobo.

### 3. Dikamano le diithusathuto tse ding tsa ho ithuta le ho ruta

Bakeng sa kgokahanyo ya ditema le dipotso e hlokehang, mehlala e meng ya ditema le dipotso e hokahantswe ka boomo le dibuka tsa tshebetso tse dumellanang le sehlopha ka seng. Hape e tsamaelana le ditlhoko tsa Setatementsa sa Kharikhulamo ya Naha Dihlopha tsa R ho isa ho 12 (NCS), dipehelo tsa Kharikhulamo le Setatementsa sa Tsamaiso ya Tekolo (CAPS) bakeng sa dihlopha tse amehang, le Prothokholo ya Naha ya Tekolo. Mmoho ditokomane tsena le tse ding tseo sekolo se ka di hlahisang, di aha motheo wa bohlokwa wa sebediswa ho thusa matijhere ho rala dithuto le ho tsamaisa tekolo ya molao (tekolo ya ho ithuta).

### 4. Kamoo mehlala e ka sebediswang kateng

Le ha mehlala ya sehlopha le thuto di bokelletswa e le sehlopha se phethahetseng tijhere ha e a tlameha ho neha barutwana pokello ena yohle ho araba dipotso kaofela ka nako e le nngwe. Tijhere e tshwanetse ho hlwaya mehlala ya dipotso tse amanang le thuto e reretsweng nako e beilweng. Mehlala ya dipotso ya tlhahlobo e kgethilweng ka hloko, kapa sehlopha sa dipotso se kgonehang, se ka sebediswa mekgahlelong e fapaneng ya ho ruta le ho ithuta ka mekgwa e latelang.

4.1 Mathomong a thuto e ba tlhahlobo ya sesosa ho lekola matla le bofokodi ba baithuti. **Patlisiso** e tshwanetse ho latelwa kapele ke **tlaleho ya hore baithuti ba sebeditse jwang** le ho rala **dithuto tse nepahetseng** ho hlaola bofokodi bo hlalohetseng le ho matlafatsa seo baithuti ba se kgonang. Tlhahlobo ya patlisiso e ka fanwa e le mosebetsi wa hae e le ho boloka nako ya ho ithuta ka sehlopheng.

4.2 Nakong ya ho ithuta ka ho fanwa ka ditlhalobo tse kgutshwane tsa tsebiso ho bona hore na baithuti ba utlwisisa tsebo le bokgoni boo ba bo rutwang le ho etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sallang morao.

4.3 Qetellong ya thuto kapa thuto tse mmalwa, ho ka ba le tlhalobo e akaretsang ho bona hore na baithuti ba utlwisisitse seo ba se rutilwang le hore na ba ka feela ba sebedisa tsebo le bokgoni boo ba ithutileng bona. Baithuti ba tshwanetse ho fumana tlaleho kapele ha titjhere a ntse a nahana hore na ho na le dikarolo tsa thuto tse tshwanetseng ho phetwa ho matlafatsa tsebo le bokgoni bo itseng.

4.4 Mekgahlelong yohle baithuti ba tshwanetse ho rutwa mekgwa e fapaneng ya tekolo kapa ya ho botsa dipotso, mohl., ho araba dipotso moo moithuti a kgethang dikarabo tse nepahetseng ho tseo a di filwang (MC), ho araba dipotso tse se nang karabo e le nngwe (OE) kapa ho araba dipotso tsa boikgethelo (FR) le ho araba dipotso tse batlang karabo tse kgutshwane, jj.

Le ha tlhalobo tsa patlisiso le tsa tsebiso di ka ba kgutshwane ho ya ka lenane la dipotso, tlhalobo e akaretsang e kenyeletsa dipotso tse ngatanyana, le ho botsa dipotso tse etsang tlhalobo e phethahetseng ho ya ka mosebetsi o seng o phethilwe nakong eo ho fanwang ka tlhalobo. Ntho ya bohlokwa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba fumana boikwetliso bo lekaneng ba ho araba dipotso tsa tlhalobo tse felletseng tsa mofuta wa paterone ya ANA.

## **5. Memorandamo kapa lesupatsela la ho araba dipotso**

Ho fanwe ka mohlala o totobetseng wa karabo tse lebelletsweng (memorandamo) bakeng sa mohlala ka mong wa dipotso tsa tlhalobo mmoho le bakeng sa paterone ya dipotso tsa ANA. Matijhere a hlocomele hore memorandamo o keke wa phethehala ka hohlehole. O ka fana feela ka tsela e phatlalatseng ya dikarabo tse lebeleletsweng, mme matijhere a tshwanetse ho fatisisa le ho putsa dikarabo tse amohelang le mofuta e meng ya dikarabo tse na tseo baithuti ba faneng ka tsona.

## **6. Phethahatso ya kharikhulamo**

Ho bohlokwa hore kharikhulamo e phethahatswe ka botlala dihlopheng kaofela. Mehlala ya sehlopha ka seng hammoho le thuto, ha di a emela kharikhulamo ka kakaretso. Empa di hlwaya tsebo le bokgoni ba bohlokwa, le hona bakeng sa mosebetsi wa kotara tsa 1, 2, le 3 tsa selemo sa sekolo. Potlako ya mosebetsi o tshwanetseng ho etswa ho ya ka dikotara tsa sekolo e hlakisitse tokomaneng e nepahetseng ya CAPS.

## **7. Qetello**

Morero wa Lefapha ke ho phahamisa maemo le boleng ba tshebeletso ya baithuti bokgoning ba bohlokwa ba ho bala le ho ngola le dipalo. ANA ke sebetsa se seng seo Lefapha le se sebedisang ho disa hore na tshebeletso ya baithuti e a ntlafala, ha e fetohela kapa e a theoha na. Mabatowa le dikolo di lebeleletse ho tshehetsa matijhere le ho ba fepela ka disebediswa ho ntlafatsa katleho ya ho ithuta le ho ruta dikolong. Ka ho sebedisa mehlala ya ANA e le karolo ya disebediswa tsa bona tsa ho ruta, Matijhere a tla thusa baithuti hore ba tsebe le mekgwa e fapaneng ya tekolo. Tshebediso e nepahetseng ya mehlala ena e tla thusa baithuti ho kotula le ho bopa boiphihlelo bo nepahetseng ho ithuta ka katleho le ho sebetsa ka matla ho feta ditlhalobong tse latelang tsa ANA.

## DINOMORO, DITSHEBETSO LE DIKAMANO

Ho sebetsa ka dinomoro tse tletseng

1. Sheba setshwantsho se ka tlase



- a. Akanya hore ho na le dipheke tse kae setshwantshong.
- b. Bala dipheke tseo o di filweng.
- c. Hlopha dipheke tsena ka dihlopha tsa bone.
- d. Tshwaya halofo e le nngwe ya dipheke ka "X"
- e. Phapano ke eng pakeng tsa nomoro e akantsweng le nomoro eo e leng yona?
- f. Ke tshwanela ho kopanya kapa ho tlosa dipheke tse kae ho fihlela palo e akantsweng ho eo e leng yona?

g. Sehella mola karabong e nepahetseng. Ho na le diphekse tse \_\_\_\_\_ setshwantshong

42, 25, 44, 100

2. Tlatsa dinomoro tse siyo.

a. 600, 500, \_\_\_\_\_, 300, \_\_\_\_\_, 100.

b. 4, 8, 12, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 24, \_\_\_\_\_

3. Qetella tafole.


a.	Bala o tswelle ka bo2	128			
b.	Balla morao ka bo10	170			
c.	Bala ka bo3			9	

4. Tlatsa dinomoro tse siyo sebakeng seo o se filweng.

a. 173, 172, 171, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 168, 167, \_\_\_\_\_.

b. 195, 190, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 175, \_\_\_\_\_, 165.

5.



Sepetlele se na le mekato e meraro.

Dinomoro tsa mekato di qala ka mashome a robong a metso e robong ho fihlela ho lekgolo le mashome a mabedi le motso o le mong kamoo e bontshitsweng tafoleng.


Mokato 3		115		117		119	120	
Mokato 2	106			109	110			113
Mokato 1	99	100		Makenong		103	104	

Ngola dinomoro tsa mamati a senang dinomoro.

Tlatsa dinomoro tsa diphapusi polelong e nngwe le e nngwe.

- a. Phapusi ya boraro ya ho qetela mokatong wa 2 ke\_\_\_\_\_.
- b. Phapusing ya bohano mokatong wa 1 ke\_\_\_\_\_.
- c. Phapusi ya ho qetela mokatong wa 3 ke \_\_\_\_\_
- d. Phapusi e tlang pele ho phapusi 114 ke phapusi \_\_\_\_\_.
- e. Phapusi e tlang ka mora phapusi 105 ke phapusi\_\_\_\_\_.
- f. Pakeng tsa phapusi 99 le phapusi 101 ke phapusi\_\_\_\_\_.

6. Tlatsa dinomoro tse siyo.



O sebedisitse molao ofe?

7. Ngola mabitso a dinomoro bakeng sa matshwao a dinomoro 168

8. Nyalanya mabitso a dipalo le matshwao a dipalo.



makgolo a mabedi



mashome a tsheletseng le metso e supileng



lekgolo le mashome a mararo



lekgolo le mashome a mane a metso e mehlano

9. Ngola mabitso a dipalo.

a. Lekgolo le mashome a robong a metso e robong.

b. Mashome a supileng a metso e robedi

10. Sheba setshwantsho.

Bala nomoro ya ditapole mme o ngole mabitso a dinomoro le matshwao dipalo.



a. \_\_\_\_\_ b. \_\_\_\_\_



11. Ngola mabitso a dipalo tse tletseng tse latelang.

- a. Pele ho 88
- b. Ka mora 88
- c. Pakeng tsa 88 le 90

12. Tlatsa  $>$ ,  $<$  kapa  $=$  ho netefatsa polelo ya palo.

$$24 + 10 \text{ \_\_\_\_ } 10 \times 10$$

13.  $101 > 122$

Polelo ya palo e ka hodimo e nepahetse?

Tshwaya ka hara lebokose le nang le karabo e nepahetseng.

E

Tjhe

14. Ngola E kapa Tj he.

- a.  $37 + 20 = 50 + 8$
- b.  $190 > 119$
- c.  $18 \div 2 < 9 \times 2$

15. Hlophisa dinomoro tseo o di filweng ho tloha ho e nyenyane ho isa ho e kgolo.

99,13, 35, 70, 9

16. Dinomoro tse hlano di hlophisitswe ho tloha ho e kgolo ho isa ho e nyenyane.

Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng.

- A. 17, 35, 53, 59, 95
- B. 59, 17, 19, 35, 53
- C. 95, 59, 53, 35, 17
- D. 53, 17, 59, 95, 35

17. Ngola E kapa Tj he.

Dinomoro tse latelang di hlophisitswe ka ho nepahala ho tloha ho e nyenyane ho isa ho e kgolohadi?

24 , 27 , 30 , 51 , 64 , 99

18. Ngola boemo ba nomoro e sehelleltsweng mola.

a. 56

b. 74

19. Ngola boemo ba nomoro e sehelleltsweng mola.

a. 63

b. 19

20. Ohaqholla dinomoro tseo o di filweng.

a. 61

b. 50

21. Etsa sedikadikwe tlhakung e nang le karabo e nepahetseng.

Boemo ba 3 ho 93 ke

A. metso

B. mashome

C. makgolo

22. Tshwaya boloko bo nang le karabo e nepahetseng ka "X".

Boleng ba nomoro 6 ho nomoro 61 ke

23. Fana ka palohohle ya dipalo tse latelang.

$$100 + 80 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$100 + 100 + 0 + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$100 + 40 + 30 + 2 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

24. Qhaqholla.


a.  $136 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$

b.  $36 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$


25. Tlatsa dinomoro tse siyo tafoleng e latelang.

Nomoro habedi	Nomoro	Nomoro e hafotsweng
	42	
	37	
	34	

26. Tlatsa dinomoro tse siyo molapalong.



27. a. Bontsha hore o ka sebedisa molapalo j wang ha o kopanya 16 le 12



b. Ngola karabo habedi potsong ya (a).

c. Ngola halofo ya potso (a).

28. Etsa sedikadikwe tlhakung ya karabo e nepahetseng. Halofo ya 50 ke bokae?

A. 20    B. 15    C. 24    D. 25

29. Ho na le makane a 67 a dinomaphodi ka hara sehatsetsi. Ntate o kenya a makane a mang a 32

Ke makane a makae kaofela ka sehatsetsing?

30. Lerato o bokeleditse d mabotlolo a 122 ho etsa poroj eke ya ho resaekela.

A 38 a thubeha . Ke mabotlolo a makae a sa thubehang?

31. Barutwana ba kereiti 1 ba bokeleditse dithutswana tsa aesechrime tse 67  
Barutwana ba kereiti 2 ba bokeleditse dithutswana tsa aesechrime tse 56  
ba kereiti 3 ba bokeletsa tse 45.

Ke dithutswana tse kae tseo bana ba mokgahlelo wa motheo ba di bokeleditseng?

32. Ho na le dibasekete tse mashome a mabedi. E nngwe le e nngwe e na le diapole tse hlano. Ho na le diapole tse kae hara dibasekete?  
\_\_\_\_\_
33. Busi o na le diterei tse leshome le metso e tsheletseng tsa mahe. Terei e nngwe le e nngwe e kenya mahe a leshome le metso e mmedi. Kagiso o tliša hape diterei tse leshome le metso e mmedi o di fa Busi. Busi o na le diterei tse kae?
34. Nneheng o reka pakete tše leshome tsa dipompong tsa jeli, pakete ka nngwe ke R3,00 o lefile bokae kaofela? \_\_\_\_\_
35. Kamohelo o na le dilolipopo tse mashome a robong o batla ho di arola ka ho lekana mahareng a batj hana ba hae ba bararo. Motj hana a le mong o tla fumana dilolipopo tse kae?
36. Mme o baka dikuku tse mashome a robong mme o di arola ka ho lekana mahareng a bana ba hae ba bane. Ngwana a le mong o fumana dikuku tsa dikopi tse kae?

37. TJHELETE

a. Ngola mmala wa tjhelete ya pampiri e nngwe le e nngwe ya Afrika Borwa



b. Ke tjhelete ya tshepe ekae ho tse latelang e leng R2, 00?




c. Qetella:

$$5c + 20c + 50c + 10c = \underline{\hspace{2cm}}$$

- 38.
- Vusi o batla ho reka para ya dirola sekeiti. Theko ya tsona ke R90. O bolokile R45. Ha j wale o haellwa ke bokae ho eo a e hlokang hore a e boloke?
  - Lefa o batla ho reka dibolo tse pedi tseo theko ya tsona e leng R 34 ka nngwe. O hloka tjhelete e kae ho reka dibolo?
  - Mme wa Lebo o mo fa 50c hore a e sebedise mme ntate wa hae o mo fa 20c tse nne. O tla sallwa ke bokae ha a reka pakete ya dipompong tseo theko ya tsona e leng 95c?

## DI[PATERONE, DITSHEBETSO LE ALJEBRA

1. Tlotsa mmala daekeramong ya ho qetela ho qetella paterone.



Hlalosa paterone ka mantswe a hao.

2. Taka daekeramo e latelang ka paterone e holang.


3. Etsa paterone ya hao o sebedisa dibopeho.

4. Tlatsa dinomoro tse siyo.

60, 70, 80, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_




5. Mme wa Lerato o baka diphitsa tse 10 mme o seha dikoto tse lekanang ka nomoro. Qetella tafole.

Nomoro ya diphitsa	1	2	3	4	10
Nomoro ya dikoto	5		15		


6. Ngola dinomoro tse nne tse latelang tatellanong e nngwe le e nngwe.
- a. 412; 410; 408; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_.
- b. 123; 126; 129; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_.

### SEBAKA LE DIBOPEHO


1. Ke mahlakore a makae ao dibopeho ka bonngwe di nang le ona?



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

2. Nyalanya lentsewe le sebopeho se nepahetseng.


Kgutlonnetsepa



Kgutlonne



Sedikadikwe



Kgutlotharo




3. Ngola lebitso la sebopeho se seng le se seng seo o se filweng.


a.



b.



c.



d.



4. Tlatsa sebopeho ka tlasa lebitso.


a. kgutlotharo



b. kgutlonne




5. Sebedisa dinomoro tse ngotsweng ka hara dibopeho ho etsa polelo e latelang e nepahale.



- a. Kgutlotharo e tshwailwe ka nomoro \_\_\_\_\_.
- b. Kgutlonne e tshwailwe ka nomoro \_\_\_\_\_.
- c. Kgutlonnetsepa e tshwailwe ka nomoro \_\_\_\_\_.
- d. Kgutlotharo e tshwailwe ka nomoro \_\_\_\_\_.

6.



Tlotsa mmala.

- a. Kgutlotharo ka mmala o motala.
- b. Kgutlonnetsepa ka mmala o mkgubedu.
- c. Kgutlonne ka mmala o bolou.
- d. Sekele ka mmala o mosehla.

## MOMETHO


I thute kalendara ya Hlakola 2012 mme o qetelle tse latelang

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			


- Hlakola 2012 e na le matsatsi a\_\_\_\_\_.
- Kgwedi ya Hlakola e qala ka la bokae?\_\_\_\_\_.
- Beke ya pele e na le matsatsi a makae? \_\_\_\_\_.
- Hlakola 2012 e fella ka la bokae? \_\_\_\_\_.
- Hlakola 2012 e na le diSontaha tse kae? \_\_\_\_\_.
- Ho na le dibeke tse kae tse tletseng tsa Hlakola?\_\_\_\_\_.
- Ka di 7 Hlakola leloko la ha Moloji le ile matsatsing a phomolo. Ba kgutla ka di 23 Hlakola . Lelapa la ha Moloji le nkile matsatsi a makae phomolong ?\_\_\_\_\_.
- Barutwana ba 3 ba nkile leeto la matsatsi a 16 ho ya Kruger National Park. Ba tlohile ka la 13 Hlakola 2012. Ba kgutlile ka letsatsi lefe? \_\_\_\_\_.

Ngola nako e bontshitsweng watj eng ka nngwe.


a.






b.






c.



3. Ngola nako e nepahetseng ka dijiti le ka watj he ya manaka.





4. Thala matsoho a watj he ho bontsha nako watj heng tse latelang.



a. metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya 9	b. Hora ya 11	c. metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya 7
--	---------------	--

5. Liza o tsamaya ka maoto ho ya sekolong.




O tloha hae ka hora ya 7:00

O fihla sekolong ka 7:30

Liza o tsamaya metsotso e \_\_\_\_\_ ho ya sekolong

6. Ngola dinomoro tse siyo mahareng a watj he eo o e filweng.



7. Qetella:

Haeba botlolo e le nngwe ya senomaphodi e tlatsa dikgalase tse nne ka hoo:

a. Dibotlolo tse 2 di tlatsa dikgalase tse \_\_\_\_\_

b. Dibotlolo tse 5 di tlatsa dikgalase tse \_\_\_\_\_.

c. Ke dibotlolo tse kae tse tlatsang dikgalase tse 40 \_\_\_\_\_.


d. Ke dibotlolo tse kae tse tlatsang dikgalase tse 12\_\_\_\_\_

8. Ngola mothamo wa ditshelo tse latelang ho tloha ho tse nyenyane ho isa ho tse kgolohadi.


500m/kotikoti ya jusi 5m/kgaba e nyane 250m/kopi 5/bakete

2/botlolo ya senomaphodi


9. Sheba setshwantsho se ka tlase mme o arabe dipotso tse latelang.




5/



1/






10/



2/

10. a. Ho hlokeha dibotlolo tse kae tsa 2/ho tlatsa 10?

b. Ke ditshelo tse kae tsa 1/tse ka tlatsang 2?



I thute setshwantsho se ka hodimo mme o bolele hore o dumellana le dipolelo ka ho ngola E kapa Tj he.

- a. Mothamo wa A o habedi ho wa B.
- b. Mothamo wa B o habedi ho wa A.
- c. Mothamo wa C o habedi ho wa A.
- d. Mothamo wa B o habedi ho wa C.

### HO SEBETSA KA DINTLHA

1. Barutwana ba Kereiti 3 ba kopilwe ho kgetha mebala eo ba e ratang. Lenane la dipheo le ngotswe ka tlase

<b>Mebala</b>	<b>Palo ya barutwana</b>
Bofubedu	16
Bolou	20
Botala	12
Bosehla	10



Sebedisa kerafo ena ya bara ho qetella tafole. Qetella dipolelo tse tla latela.

Mebala e ratwang ke barutwana.


Palo ya barutwana				
		kgubedi	bolou	botala

Mebala

- Ke barutwana ba bakae ba botsitsweng ka mebala eo ba e ratang?
- Mmala o ratwang haholo ke \_\_\_\_\_.
- Ke mmala ofe o sa ratweng haholo?
- Ke barutwana bafe ba \_\_\_\_\_ ratang mmala o mofubedu ho feta o mosehla?
- Ba bakae barutwana ba kgethileng mmala o motala le o mosehla \_\_\_\_\_.

Lebenkele la ditholwana le fanne ka ditholwana ho lelapa la Tshabalala.

Lebokose le ne le tshwere mefuta e fapaneng ya ditholwana tse bontshitsweng setshwantshong se ka tlase.



Qetella tafole ya makgetlo .

<b>Mefuta ya ditholwana</b>	<b>Tekanyo ya matshwao</b>	<b>Makgetlo</b>
Apole		
Panana		
Monokotshwai		